



ADITON d.o.o. Banja Luka
Društvo za reviziju i poresko savjetovanje

**IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
UDRUŽENJA GRAĐANA
“BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA”
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH"
ZA 2012. GODINU**

– rukovodstvu Udruženja

B.Luka, jun 2013.g.

S A D R Ž A J

	Str
MIŠLJENJE REVIZORA	2
1 PRAVNI I DRUGI OSNOVI	15
2 OPŠTI PODACI O UDRUŽENJU	16
3 POVEZANE STRANE	19
6 DOKUMENTACIJA I RAČUNOVODSTVO	19
5 REALNOST I OBJEKTIVNOST OBJELODANJIVANJA POSLOVNIH PROMJENA	20
6 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	22
7 PORESKI RIZICI	29

Društvo za reviziju i poresko savjetovanje "ADITON" doo Banja Luka - Ul. V.Pelagića 24/26
Tel./faks.:+397 51 214-670 mobilni +387 65 522-723 ■ www.aditon.rs.ba ■ e-mail: aditon.doo@gmail.com
MBS 1-12461-00 ■ MBR 1954601 ■ JIB kod PU RS 4401613680003 ■ IB kod UIO 401613680003
Upisani i uplaćeni osnovni kapital 5.000 KM ■ Ž-R kod "NLB Razvojne banke" B.Luka br. 5620990001398361

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

UDRUŽENJE GRAĐANA "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH BANJA LUKA

- Rukovodstvu Udruženja

Uvod

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Udruženja građana „Borba protiv korupcije“ - Transparency International BiH Banja Luka koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, uključujući i njihovo adekvatno i blagovremeno objavljivanje, odgovorno je rukovodstvo Udruženja. Ovo podrazumijeva ustrojavanje i vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija u skladu sa važećim zakonima Republike Srpske, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola relevantnih za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, blagovremeno vršenje procjena imovine i kapitala, što je dio načela i principa sadržanih u Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Odgovornost rukovodstva podrazumijeva poštovanje važećih zakonskih propisa, uključujući zakone iz oblasti računovodstva, poreske i druge zakone relevantne za poslovanje Udruženja.

Rukovodstvo je odgovorno i za poštovanje internih odluka donesenih u skladu sa opštim aktom Udruženja, što uključuje obezbjeđivanje punog integriteta imovine.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed neregularnosti ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji koje je sačinila Uprava Udruženja prikazuju imovinsko i finansijsko stanje na dan 31. decembra 2012. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, na fer i istinit način, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Broj: 74/13-43/13
Banja Luka, 24.06.2013. god.

Ovlašćeni revizor:

Mr Duško Daničić_____

U propisanom roku nadležnoj Agenciji predate su standardne šeme finansijskih izvještaja i to:

BILANS STANJA

(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2012. godine

-u konvertibilnim markama-

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Ozna ka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	A. STALNA IMOVINA					
	(002+008+015+021+030)	001	114.282	75.962	38.320	39.582
1	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	0	0	0	0
10	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
11	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
12	3. Goodwill	005			0	
14	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006			0	
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			0	
2	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	114.282	75.962	38.320	39.582
20	1. Zemljište	009			0	
21	2. Građevinski objekti	010			0	
22	3. Postrojenja i oprema	011	114.282	75.962	38.320	39.582
23	4. Investicione nekretnine	012			0	
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013			0	
29	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014			0	
3	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	0	0	0	0
30	1. Šume	016			0	
31	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
32	3. Osnovno stado	018			0	
33	4. Sredstva kulture	019			0	

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" /
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2012. GODINU

038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	0	0	0	0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			0	
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030			0	
	B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	237.620	0	237.620	361.065
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	10	0	10	0
100 do 109	1. Zalihe materijala	033			0	
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034			0	
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035			0	
130 do 139	4. Zalihe robe	036			0	
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038	10		10	
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	237.610	0	237.610	361.065
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	4.217	0	4.217	3.941
200, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041			0	
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042			0	
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043			0	
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044			0	

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" /
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2012. GODINU

220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	4.217		4.217	3.941
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048			0	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049			0	
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			0	
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			0	
237	e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053			0	
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	232.954	0	232.954	355.816
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	232.954		232.954	355.816
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058			0	
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059	439		439	1.308
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0	
29	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			0	
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	351.902	75.962	275.940	400.647
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	063			0	
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	351.902	75.962	275.940	400.647

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" /
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2012. GODINU

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	0	0
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	0	0
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadružni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
306	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111	0	0
321	1. Zakonske rezerve	112		
322	2. Statutarne rezerve	113		
330, 331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	114		
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115		
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)	117	0	0
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119		
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120		
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
35	IX. GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)	122	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	123		
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130		
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		

	V. OBAVEZE (133+142)	132	275.940	400.647
41 osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139		
418	7. Odložene poreske obaveze	140		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	275.940	400.647
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143	0	0
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	145		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147		
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148	19.300	4.560
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		
431	b) Dobavljači–povezana pravna lica	150		
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151	19.300	4.560
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154	54	54
460 do 469	5. Druge obaveze	155		1.816
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156		
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157	1.960	
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158		
49 osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	254.626	394.217
495	10. Odložene poreske obaveze	160		
	G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161	275.940	400.647
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	162		
	Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)	163	275.940	400.647

Potisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Srdan Blagovčanin

BILANS USPJEHA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01 do 31.12. 2012 godine

-u konvertibilnim markama-

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I Z N O S	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	665.141	663.004
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
602	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206		
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208		
612	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	665.141	663.004
	II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	667.961	676.008
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	31.521	32.504
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	283.317	292.728
520 i 521	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	236.481	216.381
522 i 529	b) Ostali lični rashodi	221	46.836	76.347
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	143.431	131.050
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	13.583	16.280
540	a) Troškovi amortizacije	224	10.133	14.044
541 do 549	b) Troškovi rezervisanja	225	3.450	2.236
55 osim	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	195.656	191.955

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" /
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2012. GODINU

555 i 556				
555	7. Troškovi poreza	227	302	11.491
556	8. Troškovi doprinosa	228	151	
	B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230	2.820	13.004
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	565	
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	565	
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	3	730
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	3	11
562	3. Negativne kursne razlike	241		719
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
564	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238-230)	244		
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229-231)	245	2.258	13.734
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	2.322	13.743
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	2.322	13.743
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	64	9
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja	258		

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" /
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2012. GODINU

	nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme			
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodatog materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	64	9
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)	268	2.258	13.734
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)	269		
	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
68	I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)	280		
580	1. Obezvrijeđenje nematerijalnih ulaganja	281		
581	2. Obezvrijeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvrijeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvrijeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvrijeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrijeđenje zaliha materijala i robe	286		

586	7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
589	8. Obezvrjeđenje ostale imovine	288		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)	289		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)	290		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	291		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289 +291-292-245-269-290)	293		
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291-244-268-289)	294		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
	1. Poreski rashodi perioda	295		
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	296		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	297		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)	298		
	2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)	299		
	UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)	300	668.028	676.747
	UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)	301	668.028	676.747
723	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	302		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	304		
	Obična zarada po akciji	305		
	Razrijeđena zarada po akciji	306		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	307	10,17	10,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	308	10,15	10,00

**Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Srđan Blagovčanin**

BILANS TOKOVA GOTOVINE

(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

-u konvertibilnim markama-

Pozicija 2	Oznaka AOP-a 3	Iznos	
		Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)	301	527.785	849.142
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	302		
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	303		
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304	527.785	849.142
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)	305	641.776	666.228
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	306	358.100	356.974
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	307	283.403	297.278
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	308	3	730
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309		
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	270	11.246
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)	311		182.914
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)	312	113.991	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)	313	0	0
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	314		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	315		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	316		
4. Prilivi po osnovu kamata	317		
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	318		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	319		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)	320	8.871	17.854
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	321		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	322		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	323	8.871	17.854
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	324		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)	325		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)	326	8.871	17.854
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)	327	0	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	328		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	329		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	330		

4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	331		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)	332	0	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	333		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	334		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	335		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	336		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	337		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	338		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (327-332)	339	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)	340	0	0
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	527.785	849.142
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	650.647	684.082
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)	343		165.060
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)	344	122.862	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	345	355.816	190.756
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	347		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)	348	110.092	355.816

Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Srđan Blagovčanin

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za period koji se završava sa 31.12.2012. godine

Iznosi u KM

VRSTA PROMJENE U KAPITALU	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							MANJINSKI INTERESI	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka APD	Akcionarski i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Neraspoređeni dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31.12.2010. god.	901	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Efekti promjena u računovod.polit.	902								
3. Efekti ispravke grešaka	903								
Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2010. odnosno 1.1.2011. g. (901 ± 902 ± 903)	904	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračunafinansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
7. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908								
8. Neto dobitak / gubitak perioda priznati direktno u kapitalu	909								
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	910								
10. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
11. Stanje na dan 31.12.2011. g. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909-910 + 911)	912	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
13. Efekti ispravke grešaka	914								
14. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12. 2011. /1.1.2012. god. (912 ±913 ±914)	915								
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
16. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračunafinansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
18. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919								
19. Neto dobitak / gubitak perioda priznati direktno u kapitalu	920								
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	921								
21. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
Stanje na dan 31.12. 2012. g. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)		0	0	0	0	0	0	0	0

Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH",
Srđan Blagovčanin

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" / "TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2012. GODINU

1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI

Obavljanje ove revizije kao i odgovornost revizora i rukovodstva Udruženja, definisani su Ugovorom o obavljanju poslova revizije koji je zaključen 12.06.2013. godine između Udruženja građana "Borba protiv korupcije – Bosna i Hercegovina" / "Transparency international BiH" Banja Luka i Društva za reviziju i poresko savjetovanje "Aditon" doo Banja Luka.

Kako je uređeno Međunarodnim revizorskim standardima, prije otpočinjanja poslova revizije imali smo obavezu da se upoznamo sa osnovnim finansijskim pokazateljima značajnim za ukupne aktivnosti u godini za koju su sačinjeni finansijski izvještaji koji su predmet revizije, te sa promjenama u organizaciji, rukovođenju, finansiranju i osnovnim ciljevima Udruženja, ako ih je bilo. Takođe, morali smo da se upoznamo i sa osnovnim vrstama troškova koji su odobreni od strane nosioca finansiranja projekata i lica (projekt menadžera) kojima je povjerena njihova realizacija.

Navedene radnje angažovani revizor preuzima da bi mogao pravilno da planira neophodno vrijeme za provođenje revizije.

Poslovi revizije obuhvataju ocjenu informacija o poslovanju Udruženja sadržanih u obrascima finansijskih izvještaja koji su dostavljeni nadležnoj Agenciji.

Poštujući principe važeće profesionalne regulative, opšteprihvaćena pravila i Ugovor, reviziju smo obavezni izvršiti u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, tako da sve poslove planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Uvažavajući prirodu posla koje Udruženje obavlja i druga ograničenja postoji određeni neizbježni rizik da neka materijalno značajna greška ostane neotkrivena. Taj rizik je primjenom standardizovanih metoda uzorkovanja, inspekcije i analitičkih postupaka, po našem uvjerenju sveden na razumnu i dopustivu mjeru.

Želimo naglasiti da je za sastavljanje finansijskih izvještaja, uključujući i njihovo adekvatno i blagovremeno objavljivanje, odgovorno rukovodstvo Udruženja. Ovo podrazumijeva ustrojavanje i vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih postupaka, te obezbjeđivanje pune zaštite materijalne imovine Udruženja i donatora.

Tokom revizije od rukovodstva nisu zahtijevana dodatna pojašnjenja u pisanom obliku u vezi objavljenih podataka iz finansijskih izvještaja, već su se na sva pitanja pojašnjenja dobila u usmenom razgovoru, bilo sa nosiocima pojedinih projekata, bilo od lica kojima je povjereno vođenje knjigovodstvenih evidencija.

Kako smo obavili reviziju finansijskih izvještaja i za godinu koja je prethodila godini za koju se revizija vrši, otklonjena su i pitanja u vezi početnih stanja, čime je i postupak revizije

otpočet u skladu sa važećim postupcima koji se tiču rada revizora u kontinuitetu, tj. u više izvještajnih perioda.

Nakon izvršene revizije, pored revizorskog mišljenja, kako smo se i obavezali, sačinili smo Izvještaj o izvršenoj reviziji u kojem se, pored prikaza opštih informacija o osnivanju, organizaciji i osnovnim poslovnim ciljevima Udruženja, šire obrazlažu razlozi kojim smo se rukovodili prilikom izražavanja našeg mišljenja.

Kao dio procesa revizije, zahtijevali smo od rukovodstva pismenu potvrdu izjava koje su nam date u vezi sa revizijom.

Angažman je podrazumijevao uspostavljanje odgovarajuće saradnje sa angažovanim profesionalnim računovođom, što smo po našem uvjerenju u profesionalnom smislu i ostvarili.

2. OPŠTI PODACI O UDRUŽENJU

Kao nevladina organizacija "Transparency International BiH" upisan je u registar udruženja građana kod Osnovnog suda u Banjaluci dana 28.03.2001. godine pod brojem Rg-23/01 sa nazivom:

UDRUŽENJE GRAĐANA "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA"
odnosno **"Transparency International BiH"**.

Prema Statutu osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

- organizovanje stručnih seminara, okruglih stolova i drugih oblika javnih rasprava i obuke;
- prikupljanje podataka o iskustvima suzbijanja korupcije;
- pripremanje prijedloga propisa i drugih dokumenata;
- širenje informacija o djelovanju udruženja putem štampanih, informativnih i drugih medija;
- obrada podataka o korupciji;
- prikupljanje i javno objavljivanje podataka o korupciji;
- saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
- drugi oblici stručnog i savjetodavnog djelovanja.

U odgovarajući registar, kao lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja u godini za koju je izvršena revizija finansijskih izvještaja, upisan je:

- Emir Đikić, predsjedavajući Odbora direktora

Kao lice koje je takođe suodgovorno za zakonitost i pravilnost poslovanja Udruženja u skladu sa Statutom je i

- Srđan Blagovčanin, izvršni direktor

U toku 2012. godine nadležnom sudu je podnesen zahtjev za upis promjena u sudski registar koje se odnose na izmjene Statuta Udruženja. Proces upisa nije okončan do kraja 2012. godine.

Vođenje knjigovodstvenih evidencija, prema Ugovoru, povjereno je Agenciji za vođenje poslovnih evidencija „Libra”, čiji je vlasnik profesionalni računovođa Jadranka Volak diplomirani ekonomista, sa licencom sertifikovanog računovođe br.SR-1226/12. Ovo lice se smatra odgovornim za uredno i ažurno vođenje propisanih poslovnih evidencija.

Originalna knjigovodstvena dokumentacija o poslovnim događajima koji su predmet ove revizije nalazi se u Udruženju, s tim da se kopije knjigovodstvenih i finansijskih dokumenata prosljeđuju angažovanoj knjigovodstvenoj agenciji.

Svoje finansijsko poslovanje u konvertibilnim markama "Transparency International BiH" obavlja preko transakcionog računa otvorenog kod "Nove banke" Filijala Banja Luka broj 555-007-00006307-57, dok se devizna plaćanja obavljaju preko računa otvorenog kod iste banke broj 555-00700000000-63 sa matičnim brojem 01943740 i internom šifrom 006307.

Pored osnovnog računa Udruženje je otvorilo i podračune na kojima se prati priliv i odliv sredstava po pojedinačnim projektima.

Udruženje je registrovano i u Poreskoj upravi sa poreskim brojem: 4401564530009.

3. POVEZANE STRANE

Prema Međunarodnom standardu revizije br. 550 – Povezani subjekti, revizor treba da obavi postupke koji su osmišljeni tako da se uz pomoć njih pribavi zadovoljavajući revizijski dokaz u vezi sa identifikacijom i objelodanjivanjem povezanih subjekata od strane rukovodstva i efektima poslovnih događaja s povezanim subjektima koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje.

Rukovodstvo je odgovorno za identifikovanje i objelodanjivanje povezanih subjekata i poslovnih događaja s tim subjektima. Ta odgovornost odnosi se na obavezu rukovodstva da primjenjuje odgovarajući računovodstveni sistem i kontrole radi obezbjeđenja odgovarajućeg identifikovanja poslovnih događaja s povezanim subjektima u računovodstvenim evidencijama i njihovog objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.

Na osnovu provedenih standardnih procedura i upita rukovodstvu Udruženja, nije se moglo steći saznanje o postojanju povezanih subjekata ili sukoba interesa.

4. DOKUMENTACIJA I RAČUNOVODSTVO

Sva dokumentacija koja je predočena revizoru, a koja se odnosi na poslovanje u 2012. godini, uredno je numerisana sa oznakom projekta i rednim brojem računa, što je provjereno kod lica zaduženih za pojedine projekte Udruženja i lica koje je u kancelariji odgovorno za finansije i evidencije.

Dokumentacija je u sjedištu Udruženja odložena po projektima, hronološki i po mjesecima, dok je u računovodstvu to učinjeno po vrstama poslovnih događaja - ulazni računi vezani za realizovane troškove, ugovori o obavljanju posebnih poslova i autorskih angažmana od strane zaposlenih i spoljnih saradnika, izvještaji poslovne banke o

prometu žiro računa u KM i deviznog računa kao izvorni dokumenti, te interno sačinjene isprave kao što su obračuni plata, blagajnička dokumentacija i dr.

Arhiviranje dokumentacije uređeno je na način kako to zahtijevaju standardi i računovodstvena pravila.

Računovodstvo se vodi automatskom obradom podataka korišćenjem odgovarajućeg računarskog programa. Evidentiranje poslovnih promjena vrši se u okviru propisanog kontnog okvira.

5. REALNOST I OBJEKTIVNOST OBJELODANJIVANJA POSLOVNIH PROMJENA

5.1. Popis imovine, potraživanja i obaveza

U skladu sa osnovnim načelima iz Okvira za sastavljanje i predstavljanje finansijskih izvještaja Međunarodnih računovodstvenih standarda i MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja, svako lice koje ima obavezu da svoje evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši sravnjenje stvarnog i knjigovodstvenog stanja, tj. obavezu da izvrši cjeloviti popis imovine, potraživanja i obaveza. Kada su u pitanju udruženja i organizacije, u koju grupu se ubraja i Transparency International, tada se poslovi popisa svode na popisivanje materijalnih sredstava (kancelarijske i računarske opreme), novčanih sredstava, poreskih i obaveza prema zaposlenima, te poslovnim partnerima. Popis je izvršen u svemu u skladu sa uobičajenim pravilima iz Standarda uz sačinjavanje odgovarajućeg elaborata. Viškovi/manjkovi stalne imovine i inventara nisu utvrđeni.

Elaborat o izvršenom popisu je sačinjen u skladu sa obavezama koje je popisna komisija preuzela. U elaboratu se detaljno navode pozicije imovine, potraživanja i obaveza.

5.2. Osnov za priznavanje poslovnih promjena

Nematerijalna ulaganja i oprema

Nematerijalna ulaganja i oprema iskazuju se po osnovnom postupku, tj. istorijskoj vrijednosti, a to je nabavna vrijednost prema fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove nabavke te umanjena za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke.

Amortizacija

Obračun amortizacije opreme i druge imovine čija se vrijednost umanjuje protekom vremena korištenja, vrši se po linearnoj metodi u procijenjenom vijeku trajanja i u skladu sa amortizacionim stopama iz Zakona o porezu na dobit.

Potraživanja

Potraživanja se priznaju po nominalnoj vrijednosti. Na dan bilansa vrši se procjena naplativosti potraživanja. Procjenjivanje potraživanja se vrši indirektno putem ispravke vrijedosti, za iznos potraživanja za koji postoji mogućnost da se naplati u nekom budućem vremenu, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani su po nominalnoj vrijednosti izraženoj u konvertibilnim markama, a na osnovu stvarnog stanja utvrđenog popisom.

Obaveze

Obaveze su iskazane u visini nominalne vrijednosti proistekle iz odgovarajuće poslovne transakcije, ugovora, propisa koji određuju poreske obaveze i dr., a u visini očekivane isplate po tom osnovu.

Obaveza je kratkoročna ako dospijeva za izmirenje do jedne godine, odnosno dugoročna ako dospijeva za izmirenje preko jedne godine od dana nastanka, odnosno od dana bilansiranja.

Prihodi

Prihodi se priznaju po fer vrijednosti. To se vezuje za porast sredstva ili smanje obaveze. Kada je to ugovorom sa donatorima određeno, prihodi se priznaju u visini odobrenih troškova, a vezano za realizaciju projekata čiju je realizaciju Udruženje preuzelo. Kako Udruženje ne obavlja privrednu djelatnost, niti naplaćuje članske doprinose, prihodi se vezuju za odobreni i realizovani budžet, u skladu sa ugovorima koji su zaključeni sa donatorom (donatorima).

Kamate se priznaju u prihode srazmjerno vremenu korištenja sredstva od strane dužnika, a u skladu sa ugovorom ili zakonom.

Rashodi

Rashod se priznaje odmah u obračunskom periodu kada izdatak ne ostvaruje buduće ekonomske koristi, ili kada je nastala obaveza, a nema uslova da se prizna kao imovinska pozicija. Svi rashodi koji se odnose na obračunski period obuhvaćeni su u finansijskim izvještajima.

5.3. Dokumentacija i knjigovodstvene isprave

Pregledom odgovarajućeg reprezentativnog uzorka dokumenata, njihove formalne i računске tačnosti, valjanosti poslovnog događaja, priznavanja i prezentacije u knjigovodstvu, nismo naišli na pitanja koja bi nam ukazivala na nevjerodostojnost, netačnost ili nelegitimnost poslovnih događaja i dokumenata.

Takođe, analitičkim procedurama smo se dodatno uvjerali u ispravnost naših stajališta da u pregledanoj dokumentaciji nema potvrde da su se priznali poslovni događaji koji se eventualno ne bi ticali Transparency International, odnosno lica sa stalnim angažmanom ili zaposlenjem u Udruženju, osim računa za električnu i toplotnu energiju, plin i fiksni telefon, koji su glasili na lica od kojih je zakupljen poslovni prostor u B.Luci i Sarajevu. Ovakvi aranžmani se preciziraju odgovarajućim ugovornim odnosom.

Međutim, s obzirom na naimenovanje računa na fizička lica, a ne na Transparency International, moguć je poseban odnos poreskih organa prema ovim isplatama jer bi se ta plaćanja mogla uzeti kao namirenje ličnih rashoda trećih lica. Takođe, za neke od ugovora o autorskom djelu nismo sigurni da imaju takav karakter ili je riječ o ugovorima o djelu, gdje se ne prenosi niti daje na korištenje autorsko pravo. Po svom karakteru neki od ugovorenih poslova su stručni radovi i nismo sigurni da imaju osobine autorskog djela. Ova pitanja su prvenstveno pravne prirode, o čemu je u usmenom razgovoru upoznata i uprava Udruženja.

Razgraničenje stručnih od autorskih djela ponekada ima i uticaja na visinu poreskih obaveza koje se trebaju obračunati i platiti kao porez po odbitku odnosno kao doprinos fondovima socijalnog osiguranja. Uprava udruženja je postupala na način da je na sve ove naknade obračunala porez na osnovicu koja nije umanjena za normirane troškove, kako se to uobičajeno radi kada su autorske naknade u pitanju. Poreska uprava je zahtjevala ispravku ovih obračuna i usklađivanje istih sa odredbama zakona.

Nakon statističkog uzorkovanja, inspekcije i analitičkih postupaka koji su provedeni za pojedine stavke objelodanjenih rashoda (primanja koordinatorâ projekta i spoljnih saradnika, nabavka računarske opreme, obaveza i plaćanja najamnine, režijskih troškova i dr.), uvjerali smo se da u dokumentaciji postoje isprave o objelodanjenim troškovima, nabavkama opreme i inventara odnosno obavezama. O manjkavostima u pribavljanju računa, odnosno njihovog nedostavljanja na evidentiranje kada su u pitanju uplate po predračunima (npr. plaćanja za pretplate na službena glasila, dnevne novine i sl.) biće riječi u odgovarajućoj napomeni.

6. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Ovjereni i potpisani obrasci standardnih šema finansijskih izvještaja koji se odnose na poslovnu 2012. godinu dostavljeni su u zakonom propisanom roku instituciji određenoj da u ime Poreskog organa prima i vrši obradu dostavljenih finansijskih izvještaja.

Sugestije koje će se prezentovati ne sadrže imperativni stav o pogreškama ili materijalno značajnim nedosljednostima u primjeni računovodstvenih propisa, nego se daju sa svrhom da finansijsko izvještavanje bude potpuno usklađeno sa standardima koji se mogu koristiti kod udruženja i fondacija koje osnivaju građani, a finansiraju se iz dotacija, članarina, nepovratnih sredstava i drugih izvora, bez obavljanja profitnih aktivnosti.

U nastavku se daju osnovni komentari i naša zapažanja u vezi nekih od bitnih bilansnih pozicija prihoda, rashoda, imovine i obaveza.

BILANS STANJA
(SKRAĆENA ŠEMA)
na dan 31.12.2012. godine

u KM

POZICIJA	Broj note	Iznos tekuće godine			Iznos preth. god.(poč.st.)
		Bruto	Ispravka	Neto	
1.	2.	3.	4.	5.	6
A. SREDSTVA		351.902	75.962	275.940	400.647
I STALNA SREDSTVA		114.282	75.962	38.320	39.582
Nekretnine, postrojenja i oprema	1	114.282	75.962	38.320	39.582
Bilološka imovina		0	0	0	0
Goodwill		0	0	0	0
Ostala nematerijalna sredstva (istraživanje i razvoj, patenti, licencije, avansi i dr.)		0	0	0	0
Ulaganja u pridružena pravna lica		0	0	0	0
Ostali dugoročni plasmani		0	0	0	0
Odložena poreska sredstva		0	0	0	0
II TEKUĆA SREDSTVA		237.620	0	237.620	361.065
Zalihe		0	0	0	0
Dati avansi	2	10	0	10	0
Potraživanja od prodaje		0	0	0	0
Druga potraživanja	3	4.217	0	4.217	3.941
Kratkoročni finansijski plasmani		0	0	0	0
Gotovina i ekvivalenti gotovine	4	232.954	0	232.954	355.816
Aktivna vremenska razgraničenja	5	439	0	439	1.308
B IZVORI SREDSTAVA				275.940	400.647
I. KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PREDUZEĆA				0	0
Osnovni kapital				0	0
Upisani a neplaćeni kapital				0	0
Ostali kapital (emisiona premija)				0	0
Rezerve (ukupno)				0	0
Dobit(ukupno)				0	0
Gubitak (ukupno)				0	0
II. MANJINSKI INTERESI					
III. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE				0	0
Dugoročna rezervisanja				0	0
Dugoročni krediti i dugoroč.lizing				0	0
Odložene poreske obaveze				0	0
Ostale dugoročne obaveze				0	0
IV. KRATKOROČNE OBAVEZE				275.940	400.647
Kratkoročni krediti i druge kratkoročne fin.obaveze				0	0
Obaveze prema dobavljačima	6			19.300	4.560
Obaveze za zarade	7			54	54
Obaveze za PDV				0	0
Obaveze za ostale poreze i doprinose	8			1.960	0
Pasivna vremenska razgraničenja	9			254.626	394.217
Odložene poreske obaveze				0	0
Ostale kratkoročne obaveze				0	1.816

BILANS USPJEHA
(SKRAĆENA ŠEMA)
za.2012. godinu

u KM

P O Z I C I J A	Broj note	I Z N O S	
		Tekuća 2012. godina	Prethodna god.
1	2	3	4
POSLOVNI PRIHODI	10	665.141	663.004
Prihodi od prodaje		0	0
Ostali poslovni prihodi		665.141	663.004
Aktiviranje učinaka i promjena vrijednosti zaliha učinaka		0	0
POSLOVNI RASHODI	11	667.961	676.008
Nabavna vrijednost prodane robe		0	0
Troškovi materijala		31.521	32.504
Troškovi zarada naknada zarada i ostali lični rashodi		283.317	292.728
Troškovi proizvodnih usluga		143.431	131.050
Troškovi amortizacije		13.583	16.280
Nematerijalni troškovi		195.656	191.955
Troškovi poreza i doprinosa		453	11.491
Ostali poslovni rashodi			
POSLOVNI DOBITAK			
POSLOVNI GUBITAK		2.820	13.004
Finansijski prihodi	12	565	0
Finansijski rashodi	12a	3	730
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI			
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI		2.258	13.734
Ostali prihodi	13	2.322	13.743
Ostali rashodi	13a	64	9
Prihodi od usklađivanja vrij.inovine		0	0
Rashodi od usklađivanja vrij.inovine		0	0
Prihodi po osnovu promjena rač.politika i ispravke poč.greške		0	0
Rashodi po osnovu promjena rač.politika i ispravke poč.greške		0	0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	14	0	0
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		0	0
Porez na dobit			
NETO DOBIT PERIODA		0	0
GUBITAK PERIODA		0	0

Napomena br. 1 – Stalna imovina

U 2012. godini Udruženje je u nabavku opreme uložilo iznos 8.870,89 KM, a nabavke su se odnosile na računarsku i kancelarijsku opremu i to su kapitalni izdaci koji su prihvaćeni od strane donatora. Evidentiranje nabavki izvršeno je na osnovu računa dobavljača.

Amortizacija je obračunata na iznos nabavne vrijednosti opreme i inventara, a prema stopama iz Nomenklature sredstava koja se amortizuju.

Nabavke uređaja manje vrijednosti evidentirane su na odgovarajućem računu stalne imovine. Nabavna vrijednost sitnog inventara priznata je kao rashod u godini nabavke, što je u skladu sa politikom priznavanja rashoda sitnog inventara u 100 % iznosu.

Napomena br. 2 – Dati avansi

Pozicija datih avansa u iznosu od 10,40 KM se odnosi na više plaćene troškove električne energije.

Napomena br. 3 – Kratkoročna potraživanja

Pozicija potraživanja u najvećem dijelu se odnosi na dugovna salda poreza koji su plaćeni na osnovicu za autorska djela koja nije bila umanjena za normirane troškove, što je utvrđeno sravnjenjem poreskih kartica i poreskih prijava koje je Udruženje dostavilo u područnu jedinicu PU RS.

Napomena br. 4 – Gotovina i ekvivalenti gotovine

Izvršen je popis blagajne i tom prilikom je ustanovljeno da je stanje u blagajni 311,05 KM. Udruženje vodi onoliko blagajni koliko ima aktivnih projekata u datom periodu, jer se za svaki projekat vodi posebna blagajna. Udruženje ne vodi blagajnu u stranim valutama, već samo u KM.

Kada je u pitanju saldo novčanih sredstava na žiro-računu u KM i stranim sredstvima plaćanja (EUR, USD, GBP), od ukupnog iznosa novčanih sredstava 220.234,82 KM se odnosi na novčana sredstva u konvertibilnim markama, a preostali iznos od 12.407,54 KM na devizna sredstva.

Napomena br. 5 – Aktivna vremenska razgraničenja

Pozicija aktivnih vremenskih razgraničenja na kontu 280 se odnosi na unaprijed plaćene troškove koji se odnose na 2013. godinu. To se uglavnom odnosi na pretplate na časopise i druge nabavke odnosno isporuke koje će se destiti početkom 2013. godine. Plaćanja po navedenim osnovama obično se vrše na osnovu predračuna.

Napomena br. 6 - Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima iskazane u ukupnom iznosu od 19.300,29 KM se odnose na obaveze za isporučene struju, vodu, grijanje, telefon, internet i druge slične usluge i to po zaprimljenim decembarskim fakturama, kao i na obaveze prema drugim dobavljačima za isporučena dobra i usluge koji su vezani za realizaciju projekata. Od ovog iznosa 19.208,13 KM se odnosi na obaveze prema dobavljačima u zemlji, dok se 92,16 KM odnosi na obaveze prema dobavljačima u inostranstvu.

Napomena br. 7 - Obaveze za zarade

Obaveze za zarade u iznosu od 54,30 KM se odnose na obaveze za porez po odbitku iz bruto zarada zaposlenih, koje su u istom iznosu postojale i po početnom stanju.

Napomena br. 8 - Obaveze za ostale poreze i doprinose

Obaveze za ostale poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 1.960 KM se odnose na obaveze za doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida, obaveze za posebnu vodoprivrednu naknadu, obaveze za porez po osnovu prihoda od kapitala i dr.

Napomena br. 9 - Pasivna vremenska razgraničenja i primljene donacije

Nakon umanjenja odobrenih sredstava za realizovane i priznate troškove i amortizaciju koja se odnosi na stalnu imovinu, saglasno usvojenim budžetima i tempu realizacije programa aktivnosti, kao najznačajnija stavka na strani izvora finansiranja pojavljuju se neiskorišćena sredstva donatora, tako da se pozicija primljeni avansi formira kao obaveza prema finansijerima pojedinih projekata (Sekretarijat TI, EU, Helsinški komitet Kraljevine Švedske, Soroš fondacija, Agencija za razvoj V.Britanije, donatori iz Norveške i Nizozemske i dr.). Ukupno se na k. 493 – Primljene (neurošene) donacije evidentira saldo od 254.626 KM.

Napomena br. 10 – Poslovni prihodi

Skoro jedini izvor finansiranja iz kojega se formira prihod kancelarije TI (osim neznatne stavke koju čine obračunate pozitivne kamate na novčani depozit poslovnog računa), jesu sredstva donatora i finansijera pojedinih projekata.

U nastavku se daje pregled projekata, sa internim oznakama, a koji su realizovani ili dijelomično realizovani u godini za koju se revizija vrši:

- Izložbe crteža i karikatura o korupciji "Mitomanija"
- Studija sistema društvenog integriteta u Bosni i Hercegovini

- Prevencija korupcije u visokom obrazovanju kroz unapređenje transparentnosti na univerzitetima u BiH
- Centri za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije
- ALAC CRD
- TIS 2011 – Advocacy and Legal Advice Centres in SEE – Empowering citizens to stand up to corruption
- Holandska ambasada – Monitoring and Advocacy for Good Governance in BiH municipalities (MAGG)
- AC/DC – Anti-Corruption Delivering Change ALAC
- Access Info - "LEGAL LEAKS" Access to Information for Journalists
- NED – Combating Conflict of Interest
- Soroš – Monitoring provođenja strategija za borbu protiv korupcije i antikorupcionih reformi u BiH u 2011. i 2012. godini

Iskorišćenost sredstava prati dinamiku odobrenog budžeta i priznatih rashoda.

Treba napomenuti da se prihodi u 2012. godini vezuju i za realizaciju dijela projekata koji nisu okončani u 2011. godini, ali je priznat i dio prihoda za projekte koji se nastavljaju realizovati u tekućoj 2013. godini.

Napomena br. 11 – Poslovni rashodi

Troškovi materijala su vezani za priznate rashode kancelarijskog materijala, sredstava za održavanje higijene i drugog potrošnog materijala koji se koristi u redovnim aktivnostima kancelarije, kao i troškove goriva za putničko vozilo. Evidentiranje ovih rashoda vrši se na osnovu pojedinačnih računa dobavljača za isporučene proizvode.

U troškove energije svrstavaju se rashodi evidentirani na osnovu računa elektrodistributivnog preduzeća o utoršenoj električnoj energiji, gradske toplane o utrošku toplotne energije kao i računa o utrošku plina. Kako je već pomenuto, kada su ovi troškovi u pitanju, zbog činjenice da se isti vezuju za vlasnike prostora koje Udruženje koristi, računi za ove izdatke glase na fizička lica, a ne na TI.

Plate i naknade plata kao i druga lična primanja obračunata su u skladu sa ugovorom o zapošljavanju i važećim propisima koji uređuju obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Na osnovu tako utvrđenih obaveza izvršeno je zaduženje troškova poslovanja.

Troškovi proizvodnih usluga se odnose na telekomunikacione, transportne, troškove zakupa poslovnih prostorija, opravke i održavanja opreme i druge imovine Udruženja.

Troškovi amortizacije su obračunati na nabvanu vrijednost osnovnih sredstava prema stopama amortizacije iz Nomenklature sredstava koja se amortizuju.

U ovoj godini kao materijalno značajni nematerijalni troškovi pojavljuju se rashodi promocije ukupnog rada TI kao i troškovi javne kampanje u sredstvima informisanja (dnevne i periodične novine i dr.).

Kao najznačajniji nematerijalni troškovi iskazani su naknade za autorska prava, a slijede troškovi promocije i javne kampanje. Značajni su takođe i troškovi zakupa, naknada u vezi službenih putovanja (smještaj i putni troškovi), troškovi platnog prometa, administrativnih i sudskih taksa i dr.

SVAKU isplatu autorskog honorara prati ugovor zaključen između TI i autora, bilo da je to lice zaposleno u kancelariji ili je vanjski saradnik.

Privremeni i povremeni poslovi odnose se na usluge održavanja čistoće i pojedine administrativne poslove.

Na navedena lična primanja (naknade autorima i naknade za izvršene privremene i povremene poslove) porezi se uplaćuju na pripadajući račun Budžeta.

Troškovi poreza i doprinosa čine troškovi poreza po sravnjenju analitičkih kartica Udruženja i kartica o zaduženju koje se vode u Poreskoj upravi Republike Srpske. Takođe u ove rashode su uračunati i rashodi naknada za vode.

Napomena br. 12 i 12 a - Finansijski prihodi i Finansijski rashodi

Finansijske prihode čine prihodi po osnovu pozitivnih kursnih razlika i iskazani su u iznosu od 565 KM.

Finansijske rashode čine rashodi kamata i iskazani su u iznosu od 3 KM.

Napomena br. 13 i 13 a - Ostali prihodi i Ostali rashodi

Ostale prihode u ukupnom iznosu od 2.322 KM čine prihodi po osnovu ukidanja rezervisanja (2.236 KM) i ostali nepomenuti prihodi (86 KM).

Ostale rashode u ukupnom iznosu od 63,80 KM čine rashodi koji su nastali sravnjenjem kartica konta 2809 i 4320 u 2012. godini, a prema preporukama revizora za prethodnu godinu.

Napomena br. 14 - Poslovni rezultat - višak/manjak prihoda nad rashodima

Neprofitni karakter Udruženja uslovljava da se prihodi priznaju samo u visini rashoda koje je donator i davalac finansijskih sredstava predvidio u odobrenom budžetu za kalendarsku godinu ili njen dio. Pravdanje primljenih sredstava vrši se po svakom projektu, a godišnji prihodi se priznaju samo u visini odobrenih rashoda, uz toleranciju koja je unaprijed definisana. Na ovaj način se vrši izravnanje prihoda i rashoda, tako da se višak prihoda nad rashodima ne iskazuje.

7. PORESKI RIZICI

Poreski sistem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uređen je na osnovu principa da se indirektni porezi (carina, akciza, PDV i putarine) uređuju na nivou BiH, dok se svi ostali porezi (porez na dobit, dohodak građana, imovinu, takse, naknade), kao i doprinosi socijalnog osiguranja, uvode na entitetskom nivou. Za poreske obveznike veliki problem predstavlja česta izmjena zakona kao i podzakonskih akata koji uređuju oblast poreza, za razliku od većine razvijenijih tržišnih privreda koje imaju stabilan poreski sistem.

Kada je praktična primjena poreskih zakona u pitanju često postoje razlike u mišljenju između pojedinih nadležnih državnih organa vezano za pravnu interpretaciju pojedinih zakonskih odredbi. Ove pojave mogu dovesti do neizvjesnosti. U nekim slučajevima po istom poreskom pitanju se javlja zakonska nadležnost više inspekcijskih organa (npr. spoljnotrgovinski promet, pitanja carina i devizne kontrole).

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Preduzeća mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat drugačijeg tumačenja i primjene zakona od strane uprave u odnosu na inspekcijske organe, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Preduzeću može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata.

U skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske i Zakonom o indirektnom oporezivanju BiH, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajno viši od onog u zemljama sa stabilnim i razvijenijim poreskim sistemom.